



JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA  
“Prim. dr. ABDULAH NAKAŠ”


Odjeljenje za medicinsko-biohemiju  
laboratorijsku dijagnostiku

# LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA PSEUDOTROMBOCITOPENIJE

Zineta Salković, glavni lab.teh. Odjeljenja  
Mesuda Čengić, lab.teh.

# TROMBOCITI

- Trombociti su krvne pločice koje nastaju iz acidofilnih megakariocita u sinusoidima koštane srži.
- Cirkuliraju pasivno unutar krvnih sudova 7-10 dana.
- U perifernoj cirkulaciji imaju ključnu ulogu u održavanju hemostaze.
- Referentne vrijednosti trombocita su od 150 do  $450 \times 10^9/L$





## BOLESTI TROMBOCITA

- Bolesti trombocita se mogu podjeliti u dvije grupe:
- Bolesti praćene **smanjenim brojem i funkcijom trombocita - trombocitopenija**
- Bolesti praćene **povećanim brojem trombocita - trombocitoza**.



## TROMBOCITOPENIJA

- Patofiziološka podjela trombocitopenija zasnovana je na kinetici stvaranja trombocita, vijeku trombocita u cirkulaciji i njihovoj raspodjeli u organizmu.
- S obzirom na kinetiku trombocita, trombocitopenije se dijele na:
- trombocitopenije zbog smanjene trombocitne proizvodnje (amegakariocitne trombocitopenije)
- trombocitopenije zbog povećane razgradnje trombocita (megakariocitne trombocitopenije)
- trombocitopenije zbog poremećene trombocitne raspodjele.



## Trombocitopenija zbog smanjene trombocitne proizvodnje

- Ove trombocitopenije mogu nastati iz više razloga. Najčešće se radi o smanjenom broju matičnih ćelija ili predhodnika megakariocita nastalih zbog primjene hemoterapije, zračenja, nekih lijekova ili kod aplastičnih anemija.
- Drugi razlog je poremećaj sazrijevanja trombocita kod neefikasne trombocitopoeze gdje je smanjen broj trombocita. Rjeđe se javlja kod deficit-a trombopoetina, faktora rasta trombocita.



## Trombocitopenija zbog povećane razgradnje trombocita

- Ovo je najčešći uzrok nastanka trombocitopenije. Razlog može biti intrakorpuskularne i ekstrakorpuskularne prirode.
  - Intrakorpuskularni poremećaj je urođeni kao kod Wiskott-Aldrichovog sindroma.
  - Ekstrakorpuskularni razlozi mogu biti mehanički: srčana valvularna greška, najčešći je autoimuni proces. Destrukcija se odvija u slezeni, jetri, retikuloendotelnom sistemu.



## Trombocitopenija zbog poremećene trombocitne rasподjele

- Ovaj oblik nastanka trombocitopenije viđamo kod splenomegalija bilo koje etiologije, benigne ili maligne. Producija trombocita kod ovih pacijenata je normalna, trombociti su normalni, ali je cirkulirajuća masa trombocita smanjena zbog nagomilavanja i zadržavanja trombocita u uvećanoj slezeni.
- Javlja se i nakon masovnih transfuzija krvi.
- Ovaj vid se postepeno koriguje i nije praćen ozbiljnim vidom krvarenja.



## PSEUDOTROMBOCITOPENIJE

- Pseudotrombocitopenije karakteriše **lažno smanjeni broj trombocita**.
- Nastaje **in vivo**, nakon uzimanja uzorka krvi.
- Kod ovih pacijenata se ne nalaze znaci poremećene hemostaze iako je dobijeni nalaz broja trombocita nizak.



## PSEUDOTROMBOCITOPENIJE



Pseudotrombocitopenije nastaju:

- Usljed neodgovarajućeg načina uzimanja krvi za analizu
- Kada kod pacijenta postoje divovski trombociti
- O EDTA ovisne pseudotrombocitopenije



## Neodgovarajući način uzimanja krvi


- Nepažljivo vađenje krvi uz neodgovarajuću količinu antikoagulansa ili nedovoljno miješanje uzorka poslije venepunkcije može dovesti do djelimične koagulacije krvi in vitro, što za posljedicu ima lažno nizak rezultat trombocita.





## Kada kod pacijenta postoje divovski trombociti

- Određena stanja su povezana s postojanjem divovskih trombocita (npr. mijeloproliferativni poremaćaji, nasljedni poremećaji trombocita). Neki brojači krvnih elemenata mogu ne prepoznati te trombocite kao trombocite. U takvim slučajevima laboratorijski nalaz koji pokazuje nizak broj trombocita može biti lažno snižen.






## O EDTA ovisna pseudotrombocitopenija

Ova pojava predstavlja in vitro fenomen zbog  
stvaranja specifičnih trombocitnih autoantitijela  
kod upotrebe antikoagulansa **K2EDTA**  
što dovodi do ...



## O EDTA ovisna pseudotrombocitopenija


... sljejepljivanja trombocita i njihovo nakupljanje u manje aggregate. U tom slučaju brojač krvnih elemenata "prepoznaje" sljepljene trombocite kao leukocite te imamo neznatnu pseudoleukocitozu i pseudotrombocitopeniju.





## O EDTA ovisna pseudotrombocitopenija

... adheracije trombocita za neutrofile-trombocitni satelitalizam, tako da se veliki broj trombocita i leukocita nebroji ni kao leukociti ni kao trombociti i imamo pseudoleukocitopeniju i pseudotrombocitopeniju.





## PSEUDOTROMBOCITOPENIJE

- Bitno je prepoznati pseudotrombocitopeniju da se dijagnostički postupci i ostala ispitivanja ne bi krivo usmjerili.





## PRIKAZ SLUČAJA

- Pacijentica D.J. rođena 1991. godine
- Nalaz trombocita iz ambulante  **$21 \times 10^9/L$**
- Prvi nalaz trombocita u MBL OBS rađen standardnim postupkom, upotrebom vakum epruvete sa antikoagulansom K2EDTA na brojaču krvnih elemenata CELL DYN 3200 (Abbott).
- Broj trombocita  **$106 \times 10^9/L$  sa upozorenjem\*\*\***
- Rezultat provjeren iz istog uzorka brojanjem trombocita u komori i tada su uočeni “grupisani” trombociti.
- Kontaktiran ljekar : sugestija - uzeti uzorak sa drugim antikoagulansom i pretragu uraditi odmah jer se sumnja na o EDTA ovisnu pseudotrombocitopeniju.



## PRIKAZ SLUČAJA

	Vrijeme izrade pretrage poslije uzorkovanja			
Antikoagulans	Odmah	Nakon 15 minuta	Nakon 30 minuta	Nakon 60 minuta
K2EDTA	$269 \times 10^{*9}/L$	$124 \times 10^{*9}/L$ ***	$94 \times 10^{*9}/L$ ***	$34 \times 10^{*9}/L$ ***
Li Heparin	$261 \times 10^{*9}/L$	$176 \times 10^{*9}/L$ ***	$180 \times 10^{*9}/L$ ***	$181 \times 10^{*9}/L$ ***
Na Citrat 3,2%	$278 \times 10^{*9}/L$	$268 \times 10^{*9}/L$	$250 \times 10^{*9}/L$	$248 \times 10^{*9}/L$


\*\*\*\* UPOZORENJE

Brojano u komori	$271 \times 10^{*9}/L$
------------------	------------------------



## PRIKAZ SLUČAJA

Vrijednosti trombocita u zavisnosti od antikoagulansa i vremena izrade







# PRIKAZ SLUČAJA

K2EDTA


Vrijeme izrade	TROMBOCITI	LEUKOCITI
Odmah	$269 \times 10^9/L$	$5,60 \times 10^9/L$
Nakon 15 min	$124 \times 10^9/L$	$7,08 \times 10^9/L$
Nakon 30 min	$94 \times 10^9/L$	$7,95 \times 10^9/L$



EDTA at Time 0 min




Heparin at Time 0 min




Sodium Citrate at Time 0 min



EDTA at Time 10 Min



Heparin at Time 10 min



Sodium Citrate at Time 10 min



## O EDTA ovisna pseudotrombocitopenija

- Oko 0.1% zdravih osoba posjeduje EDTA-ovisne aglutinine koji dovode do sljepljivanja trombocita ili adheracije na neutrofile i lažne trombocitopenije.
- Najvjerojatnije je ova reakcija posljedica prirodno nastalih trombocitnih autoantitijela usmjerenih na trombocitni membranski glikoprotein.
- Kada se posumnja na o EDTA ovisnoj pseudotrombocitopeniji potrebno je kao antikoagulans upotrebiti **natrijum citrat**.



## ZAKLJUČAK

**Kod bolesnika kod kojih se nađe trombocitopenija potrebno je uraditi *krvni razmaz radi diferenciranja mogućih trombocitopenija od pseudotrombocitopenija kako bi se u startu pravilno usmjerio dalji postupak dijagnostike i liječenja.***

HVALA ZA VAŠU PAŽNJU

